

«Булутээ5и Г. С. Донской аатынан 2 № - дээх орто оскуола »

Аабы уругун технологической картата

Суруйда : Ефремова Раиса Семеновна
начальной кылаас учуутала

2020

Аабыы уруогун технологической картата

Учуугал – Ефремова Раиса Семеновна

Кылааһа - 3 б

Уруок темата – Н Якутской ”Дьукаахтыылар ”

Уруок сүрүн өйдөбүлэ – Остуоруйаҕа туох туьунан кэпсэнэрин , автор уерэтэр – иитэр ньымаларын ейдееьун .

Туттуллар матырыйаал -

- учебник Л.В.Захарова “ Литература аабыыта “ , Бичик, 2019.
- карточкалар: тылтан тылларда тааар.
- презентация: хартыыналары кердерер: кутуйах, чооруос, суруйааччы ; сана тыллар;
- физминутка: “ Тыл оонньуута “

Сыаллара -

Уерэтэр: остуоруйа ис хоһоонун ейдүүргэ , салгытыын толкуйдуурга үерэнии;

Сайыннарар: остуоруйаны сурук бэлиэтин тутуьан, дорбоонноохтук аабарга эрчиллии;

Иитэр: остуоруйаны билсиейэн обону бэйэ – бэйэбэ болбомтолоох , улэбэ сыстабас буола улаатарын иитии.

Сатабыл:

- бэйэни билинэр-керунэр сатабыл: обо бэйэтин салайынан үерэнэр, толкуйдуур, билэр-керер кыабын сайыннарыы;

| Учуугал дьарыга | Үерэнээчи дьарыга | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|
| | <i>билэр-көрөр сатабыл</i> | | <i>Былааннаан үлэлээһин</i> | | <i>бодоруһуу</i> | |
| | Үерэнээчи дьарыга | Уруоктан ылбыт сатабыла | Үерэнээчи дьарыга | Уруоктан ылбыт сатабыла | Үерэнээчи дьарыга | Уруоктан ылбыт сатабыла |
| Обону уруокка көхтөөхтүк үлэлииригэр салайыы | сана билиини ыларга баар билиитигэр тирэбирэригэр уерэтии | Остуоруйа тылларын ырыта үерэнии | сыал-сорук туруорунан кедьуустээхтик үлэлииргэ уерэтии | Сыал-сорук туруорунуу | <i>Белебунэн үлэлииргэ тааарыылаахтык, кедьуустээхтик үлэлииргэ уерэнии</i> | Бодоруһан үлэлээһин |

1 этап (2 мүн)

Сыала:

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|---|--|---|
| - уруокка бэлэмнэни , хомуллуу | | | | | | |
| Оеолорго ыалдыттары билибиннэри. | Сага дьону билсиги | Билсигэ үерэни | улэлиир миэстэни бэлэмнээин, хобоон аабы: Кулуу – ооньюу ах баран, Керудуербуг чуумпурда . Урок буолтун санатан киэн кылааска ынырда. Чугдаарыйар чуораанчык , лынкыр кемус чуораанчык | Бэйэни сатаан саланы | сана дьону кытта дорооболоьуу | бодоруьуу |
| Этап түмүгэ: бэйэни туора дьон баарыгар тутунуу, кинилэргэ кыһаммакка үлэлээин | | | | | | |
| 2 этап (5 мүн) | | | | | | |
| Проблема туруоруу | | | | | | |
| <u>Сыала:</u> | | | | | | |
| - бугун уруокка тугу улэлиирбитин билсиги | | | | | | |
| - Оьолоор, чэйин эрэ таабырыннаһаьын: - Куттаммыта куоска Чачайбыта чааркаан Соьуйбута сохсо Кирийбитэ кьи баар уьу. - Аны хобоонно ааьаххайын. | Оьолор таайдахтарына презентацияьа хартыналар тахсан иһэллэр: кутуйах, | Таабырыны, хобоону таба таайы | Оьо хартыналары керен анализтыыр, тумук онорор | Уруок тематын таба таайар, үлэтин ,сыалын туруорунар | - хартыналар , суьуехтэрдээх карточкалар көмөлөрүнэн уруок тематын таайы | Билэригэр олоьуран теманы арыйар. - бэйэтин тус санаатын этэр, атын оьо санаатын истэр. |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| <p>Кутганыма, чооруос чооруос , чооруос доБоччуок, тохтоо, куутууй, доБоччуок- тытытам суоБа, чооруосчаан оонньоох эрэ, чооруосчаан. Туох туьунан хоьоонуй</p> <p>Презентацияҕа баар хартыыналары көрдөрөр: - Оҕолоор, эьиги санааҕытыгар бүгүгнү урукпут туохха ананара буолуой - Тоҕо итинник дии санаатыгыт? - Оболоор, кутуйах уонна чооруос туьунан айымньыбыт аата туох диэн буолуой. -Сетеех эппиэти тыл оонньоутунан булуоххайын эрэ . Айымнньыбыт аата ыьыллан хаалбыт ,</p> | <p>чооруос</p> <p>Презентацияҕа хартыыналары керен бугун урук туохха сьыаннаах уонна темата туох буоларын билсийи, толкуйдааьын</p> | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>субуехтэри холбоон табаарын эрэ.</p> <p>-Айымны ааптарын таайын эрэ . Кини псевдонима Саха Сириин киин куоратын курдук</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Этап түмүгэ: Бүгүн биһиги уруок устата араас соруудахтары толоруохпут,пааранан , бөлөбүнэн үлэлиэхпит

3 этап урока (7 мин)

Проблеманы арийыы, кинигэнэн үлэ

Сыала : сурук бэлиэтин тутуһан хоһоонноохтук ааһан иһитиннэри

| | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|
| <p>Кинигэбэ 62 сирэйи арийыабын, Н. Якутскай «Дьукаахтыылар» диэн остуоруйатын испитигэр сурук бэлиэтин тутуһан ааһыабын.</p> <p>- Ким ааһан иһитиннэриэн баһарарый?</p> <p>- Остуоруйаба туох туһунан этиллэрий?</p> <p>- Ханнык дьыл кэмнэрэ кестеллеруй.</p> <p>-Тоһо айдаан таһыста.</p> <p>- Эьиги</p> | <p>242 сирэйгэ баар остуоруйаны истэригэр ааһаллар, онтон баһалаах оһо хоһоонноохтук ааһан иһитиннэрэр.</p> | <p>Остуоруйа ис хоһоонун ааһан баран ырытар, билбэт тылларын ыйытар</p> | <p>- бэриллибит ойуулары остуоруйа ис хоһоонун тутуһан таба талан уурталыыр</p> | <p>Схеманы таба толоро үөрэнэр</p> | <p>Сурук бэлиэтин тутуһан хоһоону дорһоонноохтук ааһар</p> <p>- остуоруйаны ааһан баран санаа үллэстиитэ</p> | <p>Дорһоонноохтук ааһа үөрэнэр, бэйэтин санаатын этэр, атын оһо санаатын болһойон истэр.</p> |
|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| санаабытыгар хайалара сыыа быыланна - Маладыастар! | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Этап түмүгү: Остуоруйа ис хоһоонун наһаа үчүгэйдик арыдыгыт, өйдөөтүгүт.

4 этап урока (2 мүн)

Сыннаалан мүнүүтэтэ. Сыннаана таарыйа пааранан “ Остуоруйа” диэн тылтан тылларда таһаара оонньооххайын эрэ. Ханнык паара саамай элбэх тылы булар эбитий. Сыннаанныбыт, салгыы улэлиэххэийн.

5 этап урока (10 мин)

Саһа тема, тексинэн (бөлөбүнэн үлэ)

Сыала:

- остуоруйаны ааһан баран соруахтарын чопчу толорорго дьулуһуу

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|
| - Оһолоор, билигин тексинэн үлэ , соруахтары толоруу : - Текстэн ким булан ааһый . кутуйахтаах чооруос кыстыырга хайдах бэлэмнэммиттэрин. -Туох аһы аһаан олоубутгарый, -Кутуйах чооруоһу хайдах аһатар буолбутуй, тоһо , -Остуоруйа тумугэ хайдах буолбутун булан ааһын эрэ . -Остуоруйаттан сана чаастарын ким | - ааһаллар - билбэт тылларын булан ыйыталлар, ырыталлар | -дорһоонноохтук ааһы - билбэт тылларын өйдөтүү | <i>Презентацияттан соруахтары ааһы, ырытыы, толоруу</i> | Үлэни былааннаһа үөрэһии, аһаһаһын, текистэн эһпиэттэрин сепке булан ааһы. | - Остуоруйа ис хоһоонун өйдөөһ ааһы - соруахтары быһааран кэһсиһллэр - түмүк оноро үөрэнэллэр | Бодоруһан үлэлэһһин, бэйэ санаатын эһии, аһын оһо санаатын истэ үөрэһии. |
|---|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>булуй.</p> <p>-Антонимнары быаар :эбэ тус , сайын, арахсыбыттар.</p> <p>-Кутуйах уонна чооруос туьунан задача суоттаа : Кутуйах ыйаабына 30 г, чооруос -15 г. Хайалара улаханы уонна хас тегул.</p> <p>-Билигин беле5унэн улэ сорудабын истн эрэ :Арай эьиги суруйааччы эбиккит буоллар бу остуоруйаны хайдах тумуктуе этигитий.</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

Этап түмүгэ: Сорудахтары сепке толордугут.

6 этап урока. (4 мин) Рефлексия

Сыала: - үлэ түмүгүн оноро үөрэнии

| | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| <p>- Бугунну уруокка туох сананы биллин, -Тугу себулээтин -Ханнык сурун геройу ордордун , то5о. -Бу айымньыттан бэйэ5эр туох</p> | <p>Туох сананы билбиттэрин толкуйдааһын</p> | <p>Сага тыллары хатылааһын</p> | <p>Уруокка тугу үлэлээбитти ырытыы</p> | <p>Анализтана үөрэнии</p> | <p>- хас биирдии о5о санаатын этэрин истии</p> | <p>Бэйэ санаатын этэ, атын киһи санаатын бол5ойон истэ үөрэнии</p> |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| быраабыланы оностуон этэй | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Этап түмүгэ: - Ханнык сорудах эн санааҕар ыарахан быһылааҕый?

Бу урукка остуоруйа ис хоһоонун ырытыыны хайдах өйдөөбүккүтүн сыаналанын. (уербут смайлик - барытын өйдөөтүм, кеннеру смайлик - ситэ өйдөөбөтүм, хомойбут смайлик - олох өйдөөбөтүм) Смайликтарбытын көрдөрөбүт, мин түмүк оноробун.